




Ke'ng Seo se Sego Gona Diswantšhong tše?

Bala Diema 18:10 le 26:17. Bjale lebelela di-swantšho tše. Ke dilo dife tseo di sego gona? Ngwala dikarabo tša gago methalading ye e lego ka mo tlase. Thala o kgomaganye dikhutlo gore o feleletše diswantšho gomme o di tsenye mebala.

1.

2.



BAKENG SA POLEDIŠANO: O ithuta'ng ditemaneng tše? Na go fo tseba leina la Modimo go lekane gore a go amogele? **GO GO THUŠA GO HWETŠA KARABO:** Bala Psalme 91:2; Diema 3:5, 6. Ke ka baka la'ng e le gabohlale go phema go tsenatse-na ditabeng tša batho? **GO GO THUŠA GO HWETŠA KARABO:** Bala Bagalatia 6:5-7; 1 Bathesalonika 4:11; 1 Petro 4:15. Ka morago, bala Diema 26:18, 19. Na go dira metlae e fo ba boithabišo bjo bo sego kotsi? **GO GO THUŠA GO HWETŠA KARABO:** Bala Diema 14:13; 15:21; Mateo 7:12.

MODIRO WA LAPA: Balang Diema 31:10-31 le le gotee. Ka ntle le go bolega, setho setee sa lapa se ka diragatša mediro ya mosadi wa mekgwa e mebotse yo a hla-lositšwego mo. Ditho tše dingwe tša lapa di swanetše go leka go akanyetša gore mediro yeo ke efe. Ahlaahlang mediro yeo le ka ithutago yona e le gore le be le bokgoni ku-tšwanyana.

Go gatiša dikopi tše di oketšegilego tša "Bakeng sa go Boeletšwa ke Lapa," eya go www.jw.org